WIKIPEDIA

Microceratus

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Microceratus ("met klein horings") was ’n genus klein seratopsiër-dinosourusse wat in die Kryt-periode in Asië voorgekom het. Hy het op twee bene geloop en het kort arms gehad, asook ’n kenmerkende seratopsiër-kraag en snawelagtige bek. Hy was moontlik sowat 0,6 meter lank. Hy was een van die eerste seratopsiërs (dinosourusse met horings) in Mongolië.

Die tipe-spesie, *"Microceratops" gobiensis*, is in 1953 die eerste keer deur Bohlin beskryf. Die genusnaam het egter reeds aan ’n ander dier behoort en die nuwe naam *Microceratus* is in 2008 deur Mateus geskep.[1]

Microceratus was nes ander seratopsiërs plantvreters. Hulle het waarskynlik die plante gevreet wat in dié tyd voorgekom het: varings, broodbome en konifers. Hulle sou die blare of naalde met hul skerp snawel afgebyt het.

Verwysings

1. Mateus, O (2008). “Two ornithischian dinosaurs renamed: *Microceratops* Bohlin 1953 and *Diceratops* Lull 1905”. *Journal of Paleontology* **82** (2): 423. doi:10.1666/07-069.1 (https://dx.doi.org/10.1666/07-069.1).

Eksterne skakels

- http://www.thescelosaurus.com/ceratopsia.htm

Microceratus

Tydperk: Laat Kryt

90 m. jaar gelede

PreЄ Є O S D C P T J K PgN

Wetenskaplike klassifikasie

Koninkryk:	Animalia
Filum:	Chordata
Klas:	Reptilia
Superorde:	Dinosauria
Orde:	†Ornithischia
Suborde:	†Cerapoda
Familie:	†Protoceratopidae
Genus:	†***Microceratus*** (Mateus, 2008)

Binomiale naam

†***Microceratus gobiensis***

(Bohlin, 1953)

Sinonieme

Microceratops (Bohlin, 1953)

Microceratus

Kladistiese klassifikasie

Koninkryk:	Animalia
Filum:	Chordata
Klade:	Dinosauria
Orde:	†Ornithischia
Suborde:	†Ceratopsia
Klade:	†Neoceratopsia
Genus:	†***Microceratus***

	(Mateus, 2008)

Taksondatabasisse	Wd: Q132587 · EoL: 4532128 (https://eol.org/pages/4532128) · Fossilworks: 119495 (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=119495) · GBIF: 4965791 (https://www.gbif.org/species/4965791)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Microceratus&oldid=2241820"

Die bladsy is laas op 28 Julie 2020 om 13:05 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.